

**Dede, si to xɔse me**  
traduit de « Jésus-Christ nous apporte... »

**J. = 60      *mf***

1. De - de, si to xɔ - se me Ye - su tsɔ ve na mí ;  
 2. E - nye kplɔ - la nyui - tɔ na E - f'a - lẽ lɔ - lɔ - wo  
 3. 'Mea - de - ke ma - wɔ vɔ mí A - xɔ mí le 'si o ;  
 4. Le kplɔ - la gã fe ŋku me, Mi - na mía - dɔ a - gbe,

E - be : « Nyee nye a - gbo la, Dzi - nye woa - to a - yi 'me. »  
 E - ya ŋu - tɔ dzɔa wo ŋu Nya be - lé - lé na wo.  
 A - nya 'le - si wòa kplɔ mí To mo nyui la ko dzi.  
 Si wò - na - na míe - ma - na L'a - gbo - sɔ - sɔ me kɔ,

**p**

Be wòa - kplɔ mí na Tɔa la, E - ku l'a - ti ŋu - ti,  
 A - gbe si wò na wo la, E - nye a - gbe ma - vo  
 'Si wò - nya mía ma - te - nui, E - do - na ŋu - sē mí  
 'Ye mía - zo l'a - blo - de me Le e - fe kɔ - kplɔ te,

**mf**

**p**

'Ye xo - xo tso a - fi - sia, Mie - dze - si e - fe gbe.  
 E 'fe ŋu - sē gã la nye Wo - fe de - die - no - no.  
 He - tsɔa 'fe be - lé - na - me, Tɔa kɔ de mía ŋu daa.  
 Míá - no 'fe fo - me - do - do Fe vi - vi - se - se me.